

## USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2013. GOD

Napisao Zoran Šukić  
ponedeljak, 14 oktobar 2013 07:27

---

Predloženi dnevni red koji je utvrdio kolegij SO-e Berkovići na svojoj sjednici održanoj dana 03.10. 2013. godine je usvojen od strane odbornika sa neznatnim izmjenama .

Skupština opštine Berkovići je usvojila zapisnik sa prethodne sjednice kao i izvještaj o tromjesečnom ostvarenju Programa rada SO-e Berkovići i realizaciju odluka i rješenja sa šeste sjednice SO-e Berkovići .



Odbornici SO-e Berkovići su usvojili izvještaj o stanju Civilne zaštite opštine Berkovići, kao i izvještaj o radu JU "Narodna biblioteka „ Berkovići za 2012.god i protekli period 2013god , kao i izvještaj o radu JU „Berkovići-sport“Berkovići za protekli period 2013. godine.

Usvojene su informacije o stanju u oblasti srednjeg obrazovanja u opštini Berkovići i Informacija o stanju u oblasti osnovnog obrazovanja u opštini Berkovići , gdje je između odbornika i direktora OŠ "Njegoš" Berkovići trajala duža rasprava .

Usvojen je rebalans budžeta opštine Berkovići za 2013. godinu ukupna budžetska sredstva i budžetska potrošnja iznosi 1.200 420,00 KM . Povećanje budžetskih sredstava u odnosu na usvojeni budžet 2013. god iznosi 119.000,00KM. Razlog povećanja je kreditno zaduženje opštine Berkovići u iznosu od 130.000,00 KM.

Skupština opštine Berkovići je usvojila prijedlog odluke o zaštiti i održavanju spomenika i spomen obilježja na teritoriji opštine Berkovići , kao i prijedlog odluke o izmjeni djela regulacionog plana stambenog naselja u Berkovićima.

Usvojen je prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu Regulacionog plana stambenog

## USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2013. GOD

Napisao Zoran Šukić

ponedeljak, 14 oktobar 2013 07:27

---

naselja u Berkovićima . Zadatak savjeta je da prati izradu, izmjenu Regulacionog plana stambenog naselja u Berkovićima i zauzima stručne stavove u pogledu prema pitanjima opšteg, privrednog i prostornog razvoja opštine, odnosno područja za koji se ovaj dokument donosi, zauzima stručne stavove u pogledu racionalnosti i kvaliteta predloženih planskih rješenja, usaglašenost dokumenata sa Prostornim planom opštine Berkovići 2009-2030 god , kao i usaglašenost dokumenata sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenja .

Donešeni su i drugi zaključci.

Stručna služba opštine